



Ministarstvo
finansija



Br: 02-05-053/26-17986/2

Podgorica, 19. 5. 2026.godine

**Za: MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA, Stanka Dragojevića 2, Podgorica
gospodinu, Ervinu Ibrahimoviću, ministru**

Predmet: Mišljenje na Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Crne Gore i Republike Uzbekistan o uzajamnom oslobađanju od obaveze posjedovanja vize za nosioce diplomatskih pasoša

Veza: Vaš akt br. 6/2-053/26-534/2 od 13. 5. 2026. godine

Poštovani gospodine Ibrahimoviću,

Povodom *Predloga osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Crne Gore i Republike Uzbekistan o uzajamnom oslobađanju od obaveze posjedovanja vize za nosioce diplomatskih pasoša*, Ministarstvo finansija daje sledeće:

MIŠLJENJE

Uvidom u dostavljeni akt i Izveštaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, navedeno je da za implementaciju predmetnog propisa nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore, dok će svi eventualni troškovi koji bi mogli nastati kao rezultat sprovođenja ovog propisa biti obezbijeđeni iz budžeta Ministarstva vanjskih poslova. Takođe, navedeno je da usvajanjem predmetnog propisa nije predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze.

Shodno navedenom, obavještavamo Vas da Ministarstvo finansija, sa aspekta budžeta i implikacija na poslovni ambijent, nema primjedbi na Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Crne Gore i Republike Uzbekistan o uzajamnom oslobađanju od obaveze posjedovanja vize za nosioce diplomatskih pasoša.

S poštovanjem,

MINISTAR

mr Novica Vuković





Crna Gora

Ministarstvo vanjskih poslova



PREDLOG OSNOVE
za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Crne Gore i
Republike Uzbekistan o uzajamnom oslobađanju od obaveze
posjedovanja vize za nosioce diplomatskih pasoša

Podgorica, maj 2026. godine

I Ustavni osnov za zaključivanje sporazuma

Pravni osnov za donošenje ovog sporazuma sadržan je u odredbama člana 15 stav 1 Ustava Crne Gore kojim je propisano da Crna Gora, na principima i pravilima međunarodnog prava, saraduje i razvija prijateljske odnose sa drugim državama, regionalnim i međunarodnim organizacijama, kao i odredbama člana 100 tačke 1 i 4 Ustava, kojim je propisano da Vlada vodi unutrašnju i vanjsku politiku i zaključuje međunarodne ugovore.

II Ocjena stanja odnosa sa Republikom Uzbekistan

Diplomatski odnosi između Crne Gore i Republike Uzbekistan uspostavljeni su 19. decembra 2006. godine.

Sveukupni bilateralni odnosi između Crne Gore i Republike Uzbekistan mogu se ocijeniti kao prijateljski i dobri.

III Razlozi za zaključivanje sporazuma

Ukidanje viza za nosioce diplomatskih pasoša predstavljaće važan iskorak ka uspostavljanju intenzivnije saradnje između Crne Gore i Republike Uzbekistan. Državljanima Republike Uzbekistan za ulazak u Crnu Goru potrebna je viza, dok, je u prvom kvartalu 2024. godine, Republika Uzbekistan donijela jednostranu odluku o oslobađanju obaveze posjedovanja vize za državljane Crne Gore za boravak do 30 dana. Republika Uzbekistan je nakon ove odluke diplomatskim putem pozvala Crnu Goru da na recipročnoj osnovi oslobodi državljane ove zemlje obaveze posjedovanja vize pri ulasku u Crnu Goru.

Kako Crna Gora ima obavezu usklađivanja sa viznom politikom EU, Crna Gora nije u mogućnosti pozitivno odgovoriti na ovaj zahtjev, iz kog razloga je, a u cilju unapređenja odnosa i saradnje između dvije zemlje, crnogorska strana predočila mogućnost ukidanja viza za nosioce diplomatskih pasoša. S tim u vezi Republika Uzbekistan dostavila je Nacrt sporazuma između Crne Gore i Republike Uzbekistan o uzajamnom oslobađanju od obaveze posjedovanja vize za nosioce diplomatskih pasoša.

Ukidanje viza u skladu sa ovim sporazumom, državljanima obje zemlje, nosiocima diplomatskih pasoša, omogućiće se nesmetan ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriji obje strane ugovornice do 90 dana.

Oslobađanjem od administrativnih procedura potrebnih za dobijanje viza za državljane obje zemlje, nosioce diplomatskih pasoša, steći će se uslovi za intenziviranje svih vidova saradnje i unapređenje prijateljskih odnosa između dvije zemlje.

IV Osnovna pitanja o kojima će se voditi pregovori, odnosno bitni elementi koje sporazum treba da sadrži

U skladu sa principima jednakosti i reciprociteta, kao i željom da se pojednostave uslovi putovanja za državljane Crne Gore i Republike Uzbekistan, sporazumom se definiše da nosioci važećih diplomatskih pasoša ovih država mogu ulaziti u, izlaziti iz, prelaziti preko i boraviti na teritoriji države druge strane ovog sporazuma bez vize u periodu koji ne može biti duži od 90 (devedeset) dana, u okviru perioda od 180 (sto osamdeset) dana mjeseci računajući od datuma ulaska na teritoriju države druge strane ovog sporazuma.

Sporazumom se takodje predviđa da nosioci važećih diplomatskih pasoša obje Strane, koji namjeravaju ući na teritoriju druge Strane na period duži 90 (devedeset) dana u okviru perioda od 180 (sto osamdeset) dana, moraju pribaviti vizu.

Sporazumom se nadalje preciziraju odredbe od značaja kojima se regulišu brojne situacije i pitanja, kao što su: prelazak državne granice; rezerve nadležnih organa obje strane sporazuma u određenim situacijama; obaveza nosilaca važećih diplomatskih pasoša da poštuju važeće zakone države druge strane sporazuma; mogućnost potpune ili djelimične suspenzije primjene sporazuma od obje strane ukoliko je to neophodno radi obezbjeđivanja javnog reda, zaštite državne bezbjednosti ili javnog zdravlja; vremeski rok od stupanja na snagu ovog sporazuma u kojem je potrebno da nadležni organi obje strane razmjene specimene diplomatskih pasoša sa detaljnim opisom tih dokumenata; rješavanje sporova između strana sporazuma putem konsultacije i pregovora; amandiranje ili modifikacije sporazuma donošenjem posebnih protokola, koji postaju integralni dio sporazuma; period na koji se sporazum zaključuje i period stupanja na snagu istog; mogućnost završetka sporazuma nakon slanja pisanog obavještenja drugoj strani diplomatskim kanalima i rok kada će u ovom slučaju sporazum prestati da važi.

V Procjena potrebnih finansijskih sredstava za izvršavanje memoranduma

Za sprovođenje Sporazuma između Crne Gore i Republike Uzbekistan o uzajamnom oslobađanju od obaveze posjedovanja vize za nosioce diplomatskih pasoša nije potrebno obezbijediti dodatna finansijska sredstva u Budžetu Crne Gore.

VI Potreba usaglašavanja propisa

Zaključenje navedenog sporazuma ne zahtijeva izmjenu važećih ili donošenje novih propisa.

VII Predlog sastava delegacije

Sporazum će biti usaglašen diplomatskim putem.

**Sporazum
između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Uzbekistan o
uzajamnom oslobađanju od obaveze posjedovanja vize za nosioce
diplomatskih pasoša**

Vlada Crne Gore i Vlada Republike Uzbekistan, u daljem tekstu „Strane“, vođene željom da ojačaju prijateljske odnose i saradnju između Crne Gore i Republike Uzbekistan, u skladu sa principima jednakosti i reciprociteta, želeći da pojednostave uslove putovanja za državljane Crne Gore i Republike Uzbekistan, koji su nosioci važećih diplomatskih pasoša, dogovorile su se sljedeće:

**Član 1
Ukidanje viza**

1. Nositelj važećeg diplomatskog pasoša države jedne Strane može da uđe, izađe, tranzitira i privremeno boravi na teritoriji države druge Strane bez vize u periodu koji ne prelazi devedeset (90) dana u okviru 180 (sto osamdeset) dana od dana ulaska na teritoriju te države.
2. Nositelj važećeg diplomatskog pasoša države jedne Strane, koji namjerava da boravi duže od perioda iz stava 1 ovog člana, dužan je da pribavi vizu za ulazak na teritoriju države druge Strane.

**Član 2
Viza za članove diplomatskih ili konzularnih predstavništava**

Državljanima država Strana, nosioci važećih diplomatskih pasoša, raspoređeni kao članovi diplomatskih misija, konzularnih predstavništava ili međunarodnih organizacija na teritoriji države druge Strane, uključujući članove njihovih porodica, dužni su da pribave odgovarajuću ulaznu vizu od diplomatske misije ili konzularnog predstavništva druge Strane prije ulaska.

**Član 3
Izdavanje pasoša i putnih dokumenata**

1. Nositelj važećeg diplomatskog pasoša države jedne Strane, u slučaju gubitka ili oštećenja pasoša na teritoriji države druge Strane, odmah obavještava diplomatsku misiju ili konzularno predstavništvo svoje države, koje o tome obavještava nadležne organe države domaćina radi preduzimanja odgovarajućih mjera.
2. Umjesto izgubljenog ili oštećenog dokumenta, diplomatska misija ili konzularno predstavništvo države Strane izdaje novi pasoš ili putni dokument za povratak u svoju zemlju, koji služi kao privremena zamjena za izgubljeni pasoš.

Član 4

Uslovi ulaska i izlaska i važenje pasoša

1. Nosilac važećeg diplomatskog pasoša države jedne Strane prelazi granicu države druge Strane samo preko graničnih prelaza otvorenih za međunarodni putnički saobraćaj, u skladu sa zakonodavstvom te države.
2. Rok važenja diplomatskog pasoša državljana država Strana mora biti najmanje 3 (tri) mjeseca nakon planiranog datuma izlaska sa teritorije države druge Strane.

Član 5 Prava organa vlasti

1. Ovaj Sporazum ne oslobađa državljanu država Strana, nosioce diplomatskih pasoša, obaveze poštovanja zakona i propisa koji važe na teritoriji države druge Strane.
2. Ovaj Sporazum ne utiče na pravo nadležnih organa država Strana da odbiju ulazak ili skrate boravak državljanima druge Strane iz člana 1 ovog Sporazuma, koji se smatraju nepoželjnim ili mogu ugroziti javni mir, javni red, javno zdravlje ili nacionalnu bezbjednost.

Član 6 Obustava

1. Svaka Strana može djelimično ili u potpunosti obustaviti primjenu ovog Sporazuma iz razloga nacionalne bezbjednosti, javnog reda ili javnog zdravlja.
2. Odluka o privremenoj obustavi primjene Sporazuma ili o prestanku takve obustave saopštava se drugoj Strani diplomatskim putem. Obustava i njen prestanak stupaju na snagu tridesetog (30.) dana od dana prijema pisanog obavještenja od druge Strane.
3. Obustava primjene Sporazuma ne utiče na prava državljana iz člana 1 ovog Sporazuma, koji se već nalaze na teritoriji države druge Strane.

Član 7 Razmjena uzoraka diplomatskih pasoša

1. Nadležni organi država Strana razmjenjuju diplomatskim putem uzorke diplomatskih pasoša, kao i detaljan opis tih dokumenata, najkasnije trideset (30) dana od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma.
2. Ako u toku važenja Sporazuma nadležni organi država Strana izmijene diplomatske pasoše ili izvrše dopune, ta Strana obavještava drugu Stranu diplomatskim putem najkasnije trideset (30) dana prije stupanja na snagu tih izmjena i istovremeno dostavlja uzorke novih pasoša i njihov detaljan opis.

Član 8 Rješavanje sporova

Svi sporovi između Strana koji proisteknu iz tumačenja ili primjene ovog Sporazuma rješavaće se putem konsultacija i pregovora.

Član 9 Izmjene

Strane mogu, uz međusaglasnost, vršiti izmjene ili dopune Sporazuma putem posebnih protokola, koji čine njegov sastavni dio. Sporazum stupa na snagu u skladu sa odredbama člana 10.

Član 10 Stupanje na snagu, trajanje i prestanak važenja

1. Ovaj Sporazum se zaključuje na neodređeno vrijeme i stupa na snagu trideset (30) dana od dana prijema posljednjeg pisanog obavještenja diplomatskim putem o okončanju unutrašnjih državnih procedura Strana potrebnih za njegovo stupanje na snagu.

2. Svaka Strana može raskinuti Sporazum slanjem pisanog obavještenja drugoj Strani diplomatskim putem. U tom slučaju Sporazum prestaje da važi nakon trideset (30) dana od dana kada druga Strana primi obavještenje o raskidu.

Zaključeno u _____, dana _____, 20__., u dva primjerka, na uzbekistanskom, crnogorskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako autentični. U slučaju razlika u tumačenju ovog sporazuma, prednost ima engleski tekst.

**Za Vladu
Crne Gore**

**Za Vladu
Republike Uzbekistan**

DRAFT

AGREEMENT

between the Government of Montenegro and the Government of the Republic of Uzbekistan on mutual exemption of visa requirements for holders of diplomatic passports

The Government of Montenegro and the Government of the Republic of Uzbekistan, hereinafter referred to as the "Parties",
guided by the desire to strengthen friendly relations and cooperation between Montenegro and the Republic of Uzbekistan,
in accordance with the principles of equality and reciprocity,
desiring to simplify the travel conditions for the nationals of Montenegro and the Republic of Uzbekistan, who are holders of valid diplomatic passports,
have agreed as follows:

Article 1 Visa Exemption

1. The holders of valid diplomatic passports of the State of either Party shall enter in, exit from, transit through and temporarily stay in the territory of the State of the other Party without visas for a period not exceeding ninety (90) days within 180 (one hundred and eighty) days from the date of entry into the territory of the State of that Party.

2. The holders of valid diplomatic passports of the State of one Party, who intend to enter the territory of the State of the other Party for a period longer than the period provided for in the paragraph 1 of this Article shall obtain a visa to enter the territory of the State of this Party.

Article 2 Visa for Members of Diplomatic or Consular Representations

Nationals of the States of either Party holders of valid diplomatic passports and assigned as members of diplomatic missions, consular posts or international organizations, located in the territory of the State of the other Party, including their family members, shall be required to obtain appropriate entry visa from a diplomatic mission or consular post of the other Party, prior to their entry.

Article 3 Issuance of Passports and Travel Documents

1. The holders of valid diplomatic passports of the State of either Party, in case of loss or damage of passports in the territory of the State of the other Party, shall immediately inform the diplomatic mission or consular post of their own State, which shall notify the concerned authorities of the receiving State to take appropriate measures.

2. In return for lost or damaged document, the diplomatic mission or consular post of the State of the Party concerned shall issue a new passport or travel document for returning to their country, serving as temporary replacement for the lost passport.

Article 4
Entry and Exit Condition and Passport Validity

1. The holders of valid diplomatic passports of the State of either Party shall cross the border of the State of other Party only through border points open to international passenger traffic in accordance with the legislation of the State of that Party.

2. The expiry date of the diplomatic passport of nationals of the States of either Party shall be at least 3 (three) months after the planned date of departure from the territory of the State of the other Party.

Article 5
The Rights of Authorities

1. This Agreement shall not exempt nationals of the States of either Party, holders of diplomatic passport, from the obligation to respect the laws and regulations enforced in the territory of the State of the other Party.

2. This Agreement does not affect the right of competent authorities of the States of either Party to refuse admission or to shorten the stay in its territory of nationals of the States of the other Party, referred to in Article 1 of this Agreement, who are considered undesirable or likely to endanger public peace, public order, public health or national security.

Article 6
Suspension

1. Each Party may suspend, partly or entirely, the implementation of this Agreement for reasons of national security, public order or public health.

2. The decision to temporarily suspend the application of this Agreement or to terminate such suspension shall be communicated to the other Party through diplomatic channels. The suspension of this Agreement and the termination of such suspension shall take effect on the 30th (thirtieth) day from the date of receipt of the written notice by the other Party.

3. The suspension of the implementation of this Agreement shall not affect the rights of nationals, referred to in Article 1 of this Agreement, who already stay in the territory of the State of the other Party.

Article 7
Exchange of Diplomatic Passport Specimens

1. The competent authorities of the States of the Parties shall exchange through diplomatic channels the specimens of the diplomatic passports as well as a detailed description of such documents no later than thirty (30) days from the date of entry into force of this Agreement.

2. If within the validity of the present Agreement the competent authorities of the States of the Parties change diplomatic passports or make amendments to them, this

Party shall notify through diplomatic channels the other Party no later than thirty (30) days prior to the entry into effect of the said changes and at the same time transmit to the competent authorities of the State of the other Party the specimens of new passports as well as their detailed description.

**Article 8
Dispute Settlement**

Any disputes between the Parties arising from the interpretation or application of this Agreement shall be resolved through consultations and negotiations.

**Article 9
Amendments**

As mutually agreed the Parties may make amendments or modifications to the Agreement by recording separate protocols, which shall be its integral part. It shall enter into force in accordance with the provisions of the Article 10.

**Article 10
Entry into force, Duration and Termination**

1. This Agreement is concluded for an indefinite period and shall enter into force thirty (30) days after the date of receipt of the last written notice through diplomatic channels on the completion of internal state procedures by the Parties required for its entry into force.

2. Each Party may terminate this Agreement upon sending the other Party written notification by diplomatic channels. In such event, this Agreement shall expire after thirty (30) days from the date the other Party receives the notification of termination.

Done at _____, on _____, 20___, in duplicate, each in the Uzbek, Montenegrin and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on the interpretation of this agreement, the english text shall prevail.

**For the Government
of Montenegro**

**For the Government of the Republic of
Uzbekistan**



Broj: 6/2-053/26-534

Podgorica: 13. 05 2026 god.

OBRAZAC

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ

NAZIV PROPISA

Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Uzbekistan o uzajamnom oslobađanju od obaveze posjedovanja vize za nosioce diplomatskih pasoša.

1. Definisanje problema

- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
- Koji su uzroci problema?
- Koje su posljedice problema?
- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?

- Ovaj Sporazum ima za cilj postavljanje okvira za saradnju u oblasti ukidanja viznih zahtjeva za nosioce diplomatskih pasoša, kao jednog od važnih segmenta saradnje na visokom nivou između dvije zemlje.
- Uzrok problema je nepostojanje odgovarajućeg dogovorenog mehanizma, što može otežati održavanje redovnih političkih konsultacija i unapređenje bilateralnih odnosa između Crne Gore i Republike Uzbekistan.
- Državljeni Uzbekistana imaju obavezu pribavljanja viza za ulazak u Crnu Goru. Sporazum predviđa oslobađanje od obaveze pribavljanja vize isključivo za nosioce diplomatskih pasoša. Pribavljanje vize prilično je duga i finansijski zahtjevna procedura koju dodatno komplikuje i činjenica da u ovoj zemlji Crna Gora nema svoje diplomatsko-konzularno predstavništvo, što negativno utiče na saradnje koju Crna Gora može ostvariti sa ovom zemljom u brojnim oblastima.
- Nema oštećenih subjekata. Naprotiv, osnaživanje i podsticanje saradnje u oblasti ukidanja viznih zahtjeva za nosioce diplomatskih pasoša ima neposredan uticaj na poboljšanje odnosa između dvije države.
- „Status quo“ opcija bi podrazumijevala zadržavanje postojećeg stanja bez mogućnosti da se unaprijedi dalja saradnja i brojne aktivnosti sa Republikom Uzbekistan, a koje se mogu ostvariti na osnovu potpisivanja sporazuma u ovoj oblasti.

2. Ciljevi

- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?
- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.

- Cilj ovog sporazuma je da se uspostavi pravni okvir za saradnju u oblasti ukidanja viznih zahtjeva za nosioce diplomatskih pasoša između Crne Gore i Republike Uzbekistan. Na ovaj način jačaju se diplomatski odnosi i unapređuje saradnja između dvije zemlje.
- Ovaj sporazum usklađen je sa vanjsko-političkim ciljevima Crne Gore.

3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako

postoji obaveza donošenja predloženog propisa).

- Obrazložiti preferiranu opciju?

- Za ispunjavanje cilja preferirana opcija je zaključivanje Sporazuma o uzajamnom oslobađanju od obaveze posjedovanja vize za nosioce diplomatskih pasoša. „Status quo“ opcija bi podrazumijevala zadržavanje postojećeg stanja bez mogućnosti da se uspostavi saradnja u pomenutoj oblasti.
- Preferirana, odnosno regulatorna opcija podrazumijeva zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Uzbekistan o uzajamnom oslobađanju od obaveze posjedovanja vize za nosioce diplomatskih pasoša, čime će se otvoriti mogućnost za širu bilateralnu saradnju između Crne Gore i Uzbekistana.

4. Analiza uticaja

- **Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.**
- **Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)**
- **Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti,**
- **Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija;**
- **Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.**

- Zaključivanje ovog sporazuma doprinijeće daljem unapređenju odnosa, u prvom redu redovnom održavanju diplomatske komunikacije između predstavnika ministarstava vanjskih poslova i drugih funkcionera, ali i probudbljivanju postojeće saradnje između Crne Gore i Republike Uzbekistan. Pomenuti dokument neće imati negativan uticaj na Crnu Goru.
- Primjena ovog sporazuma neće izazvati troškove građanima i privredi.
- Snaženje kapaciteta diplomatskih odnosa ima neposredan uticaj unapređenja međunarodne ekonomske i kulturne saradnje koja može pozitivno uticati na poslovni ambijent u Crnoj Gori odnosno razvoj tržišta, osnivanje novih privrednih subjekata i unapređenje konkurencije.
- Nema uticaja na administrativna opterećenja i biznis barijere.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- **Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?;**
- **Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti;**
- **Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti;**
- **Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijedena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?;**
- **Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze?;**
- **Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?;**
- **Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda;**
- **Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti;**
- **Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?;**
- **Da li su dobijene primjedbe implementirane u tekst propisa? Obrazložiti.**

- Nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju ovog sporazuma, pa ova pitanja nisu primjenjiva u tom kontekstu. Svi eventualni troškovi koji bi mogli nastati kao rezultat sprovođenja ovog memoranduma, obezbijedena su u okviru redovnog budžeta Ministarstva vanjskih poslova.
- Implementacijom ovog sporazuma ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze.

- Usvajanjem sporazuma nije predviđeno donošenje podzakonskih akata.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertiza i ako da, kako;
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije);
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni, Obrazložiti
- Nije korišćena ekspertska podrška pri izradi ovog sporazuma, imajući u vidu da je priprema propisa u nadležnosti Ministarstva vanjskih poslova.

7: Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?
- Ne postoje nikakve potencijalne prepreke za implementaciju ovog sporazuma.
- Ugovorne strane će zajednički preduzimati aktivnosti čijom realizacijom će biti ispunjeni ciljevi iz ovog sporazuma.
- Glavni indikator prema kojem će se mjeriti ispunjenje ciljeva je broj i kvalitet održanih sastanaka i ostvarenih aktivnosti između diplomatskih predstavnika dvije zemlje.
- Za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene Sporazuma biće zaduženo Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore.

Datum i mjesto

Podgorica, 8. maj 2026. godine



MINISTAR

Ervin Ibrahimović